

obje navedene institucije i prigovore će rješavati u roku od tri mjeseca.

Član 6.

(Učeoće u Grupi revizora)

- (1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine imenuje člana iz Bosne i Hercegovine u Grupu revizora koju uspostavlja Revizorsko tijelo u okviru svakoga programa iz člana 1. ove odluke. Član Grupe revizora iz Bosne i Hercegovine odgovoran je za pribavljanje svih potrebnih činjenica vezano za troškove korisnika iz Bosne i Hercegovine po zahtjevu programskog revizorskog tijela.
- (2) Član Grupe revizora iz Bosne i Hercegovine je obavezan da izvještaj o izvršenoj reviziji programa dostavi Federalnom ministarstvu finansija i Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Član 7.

(Primjena i stupanje na snagu)

- (1) Ova odluka primjenjuje se do uspostavljanja funkcionalnog sistema struktura za upravljanje programima i projektima Evropske unije, a najkasnije do kraja 2027. godine.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 11/24
11. januara 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

169

Na temelju članka 5. stavak (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 22. siječnja 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I
PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA
KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2024.
GODINE**

Članak 1.

U Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/23), u članku 2. stavak (2) u tablici redni broj 1 mijenja se i glasi:

1	2002 90 80 00	Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini; ostali: s masenim udjelom suhe tvari većim od 34%	0
---	---------------	---	---

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

VM broj 17/24
22. siječnja 2024. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Savjehu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 22. januara 2024. godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ
SUSPENZIJI I PRIVREMENOM SMAŃEŃJU
CARINSKIH STOPA KOD UVOZA ODREĐENIH
ROBA DO 31.12.2024. GODINE**

Član 1.

U Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/23), u članku 2. stav (2) u tabelei redni broj 1 mijenja se i glasi:

1	2002 90 80 00	Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин осим са сирћетом или сирћетном киселином; остали: са садржајем суве материје преко 34% по маси	0
---	---------------	--	---

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2024. godine.

CM broj 17/24
22. januara 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Savjeta ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik BiH", broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 22. januara 2024. godine, donijelo je

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENOJ SUSPENZIJI I
PRIVREMENOM SMANJENJU CARINSKIH STOPA
KOD UVOZA ODREĐENIH ROBA DO 31.12.2024.
GODINE**

Član 1.

U Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2024. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 74/23), u članku 2. stav (2) u tabeli redni broj 1 mijenja se i glasi:

1	2002 90 80 00	Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин осим у сирћету или сирћетној киселини; остали: са садржајем сухе материје већим од 34% по маси	0
---	---------------	--	---

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2024. godine.

VM broj 17/24
22. januara 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

170

Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), sukladno članku 87. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH" br. 47/14 i 46/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici održanoj 01. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU IZASLANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE PRI ODBORU EKSPERATA VIJEĆA EUROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Odboru eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 87/23) u članku 3. stavak (1) točki e) riječi: "Aida Mašić" zamjenjuju se riječima: "Muhamed Ramić".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 18/24
01. veljače 2024. godine
Sarajevo

Predsjedateljica
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, v. r.

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), u skladu sa članom 87. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH" br. 47/14 i 46/16), Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici održanoj 01. februara 2023. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PRI KOMITETU EKSPERATA SAVJETA EVROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Član 1.

U Odluci o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 87/23) u članu 3. stav (1) tački e) riječi: "Aida Mašić" zamjenjuju se riječima: "Muhamed Ramić".

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

СМ број 18/24
01. фебруара 2024. године
Сарајево

Председавајућа
Савјета министара БиХ
Борјана Кришто, с. р.

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), u skladu sa članom 87. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 37. sjednici održanoj 01. februara 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PRI KOMITETU EKSPERATA VIJEĆA EVROPE ZA EVALUACIJU BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

Član 1.

U Odluci o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 87/23) u članu 3. stav (1) tački e) riječi: "Aida Mašić" zamjenjuju se riječima: "Muhamed Ramić".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 18/24
01. februara 2024. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

171

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 3. st. (2) i (4) i članka 4. stavak (4) Odluke o osnutku Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu-UNESCO ("Službeni glasnik BiH", br. 77/09 i 35/16), a u vezi s člankom 39. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 32/20, 65/20 i 59/22), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 22.1.2024. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA SURADNJU BOSNE I HERCEGOVINE S ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU (UNESCO) I VISINI NOVČANE NAKNADE

Članak 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom imenuju se članovi Državnog povjerenstva za suradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu - UNESCO (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i utvrđuje se visina novčane naknade.